

1 - 8

K34/11 /history I

5(48)

8/38 Matebele a xa Mashashaan 8

1 - 8⁴⁸₍₂₎ indexed MS Ledwaba /

Mašešane History K34/11

Moretele

The
former

Ka puso e sivo ya seholoxo ya koxi
 Thsaka xo kuala zore dithsaba tse
 'intsi di bile tsia thsaba ka baka
 la seholoxo se sa koxi Thsaka ya
 za Zulu. Seripa a thsaba si se
 sengwe ke seo sa btsiwaxo lehoro
 ka xo re: "Matébée"; Koxi ya sóna
 Je be e le Umzilikazi. Yona e
 nyoxetsié ha mosiola wa noka ya
Ndidi (Limpopo) maxeng sa Bokralaka
 (Rhodesia) mme le lehoro thsaba
 si e sa le tsise xolo hadu monaxeng
 ye'. Barotsi xolo ~~ba~~ bolela ha mo
 ba sepetsene ha zina, le ha mo
 ba akholozane xo ka zina, mme le
 byale ba tsiveli tie dintsi. Byale
 he ~~bolela~~ ha setee fela mo. Ke ba
 xa Mashashaane. Bôna xa ba fihlike
 mona Transvaal xo thwe ba ile ba
 axa kowa Thswane, Moretele ba
 na le koxi Manala ngwan'abô e
 le Tsutsa. Komme sethsaba boxolo
 sa tloxa le ^{Tsutsa} sa zu nokeng ya

2
48

K34/11

Isakha

Moutse xobane o' be a fentive, sa
Manala sôna sa sala xofihla byale
Mo thabeng ya Mmasa Tsutsa a ba
hxosi, le ba mosati ba tla xo inela
Lo be xo le bona ba xa-Tsutsa, ba xa-
Lewaba le ba xa-Kekana kamoka
ba buswa he yêna Tsutsa. Byale bona
ba spitsa ha morêna wa bona ba re.
re Matsutsa. Naxa yeo e bitsiwa xa
Mapoxo. Ba vile xo tloxa fas bxa nyaxa
roka ya n'epelle ba ya xo dula thokô
ya Leboya. Ba xa-Kekana ba dula xa
Uba makxwareng. Ha xe banna
ba be ba tsoma bâba bafihla
naxeng ya Molettane, mme ba e
ikhangoxa hudu. Ba fihla ba bolila
xa, mme sethsâba sa huduxela
nthse. Xwa no ba le hlôpha tsa
pedi sa xa-Kekana sa bo Tsutsa le
xa Lewaba. Motse wa xa-Lewaba
jona o'be o le xa Maxasola bohlabetâ
bya Molettane. Jona mo hxosi ya

ba xa-ledwaba ya fesekanya sethiaba
 kxosi yeo e be e bixaiva kore ke Maditsi.
 Lo ile xwa re ha sebaka se sengwê
 Xwa dirwa meraka ya kxosi, ngwana yo
 monyane a dula morakeng le sekhaao se
 se kolo sa batho Byale kxosi xe exodile
 ya swanela xo nee barwa ba xaxwe dikotsé.

Xwa ba le kxotokani c kxolo hudu,
 mme kxosi ya éma madulong a jóna
 ya phipela ya ya kowa le kowz xwa re
 uwoo uwoo mme a re xe a retoloxa
 a fa barwa ba xaxwe maruno a re

Tsea Lehlaxanyane la hxohlo' ha zo
 t'yal a nea lesumo la ha ntsoxicótló
 xo yo moxolo, ya monyane (Meletsé) a
 mo nea ha le le torna ha fas sethiaba
 sa kxopya hudu. Yaba kxosi e sétie e
 sebile e monyane xove dikromo tše
 a naxo le tšona morakeng a se he a
 lesa ba mo tšeëla tšona, he tša xaxwe.

Byale ha nakhana engwê xwakwala
 xove kxosi e a lwalá, fasao xonyakéxa
 'hxomo tše di sebla, byale ba no ya

4

xo di tšea Morakeng. Oche kxoxi yona e
 be e setšie e hwile, ka zobane kxale
 za xo be xo thwe kxoxi ea lwala xo
 bolawa dikromo", xo be xo tsebya zore
 e hwile. Le baths bas ba dutšexo ba
 ja le yona ba be ba swarwa ba
 bolawe xo thwe ba alela kxoxi".
 Byale xwa re ka tšatši le xolo le
 tee morwa kxoxi Meletsé e zahala
 le dikromo tsela tša mosaté, b'c
 kxane re re k'c tšamosaté, a
 ūupa letšatši. Ba fao bona ba lora
 maanò a xo munolaya. Motho e' twé'
 a fihla a motšoma tsébé. A re' O tseba
 O dutše, le bulaxile la Taxo Lehoro".
 Meletsé le setšabana sa xaxwe
 ba se bo paté, mo xo o we motse, ba
 tšwa ba thšaba. Ba mosaté ba nile
 ba fihla bosexo ba humana "Borwa
 bo fuhile". Ba re ka dipelo xo tlala,
 ba rata xo ba latéla ba ba humana
 Thoxaneng ba leka ^{two} xo ha toxale, fela
 ba za Lehlaxanyane la Kxohlo ba ba

History I Cont.

S(48)

48

K34/11

5

fenya, mme ba točla ha'pelo tše diso xa. Byale ba xa Meletsé bona ba fela ba tāvēla pele ha xo thotha ba ya ba dula Sekakeng, le xona fas ba mosatè ba lekile xo ba letelēla fela ba xo pälwa. Meletsé yena byale e be ejetse e le krosi ya bona bi' bx xa ledwaba. Krosi a la le morwa a mo thea leina la Thipa Mathetha, mo ke xa ba le Mahloholo Schwibidung (Marabastata). Komme mokhalalye Meletsé yena o be a sa phela, Morwaxwe a ba le barwa le yens. Ke fo ba humane xo maxosiana a mantsinyena ja. Morw's Mathetha ya ba Thipa le yena a buia. Byale ba vile xe ba bona xore ba dutse ba thina xo loca manô a xo tše a maxosiana ao. E le e le bo Tsoa, Legodi, Sekhrolilo le bo Mohale. Byale ba nyahidiisa tsela ya xo ba thopa. Ba leka ha xo hlova krosiana Mohale, yena a bapalila. Byale tsatsi le lengwe xwa da xo bona khalo xo d'o lothia byale I no

amoxela, ba mmotsisa xe e ha ba
 batho bu' re o mong wa bona a le mo
 marumong ba ele ba mo thusi, yena
 a ba botsa xore aowa. Byale a thaba
 na Matebèle mokonkwa a hloka
 kxomo a ja molko. Ba re na xe batho
 "a ha ya nola mmumong xo ha ba
 byang'po be xo boléla yena Mokale
 khalo a re xa xa selo. Byale ba humola
 ba re "tui" ba isia ditaba hlorong.
 ka nakhöyeo xo be xo setše xo busa
 morw'a Thipa, Sibasa. Ba rapa lesolo
 le le xolo, ba re xo iwa Nosesane, byale
 Matebèle a tla phetha mano'a òna.
 Xwa se bosexo-xave Motswiwo walla
 ba xa Mokale ba tsora ha mapolopolo
 a ma xolo ba file ba re xo repetitive
 athe Matebèle xa a sepela thoto e file
 e setše e bofilwe. Le masoxana le
 banna ba pa Mokale ba phalala ba
 ya lesolong ha moraxo motse o a
 chopya, Matebèle a tsivelé na
 mosadi na kxomo nang a fihile a

abelane dintlo tja ra Mokale a
 rahile dikralsbye le basadi ba
 xona, mokrosana wé hxane ke a
 lla xwa se sa thusia selo yaba ke
 ke mphela ke phunxoxa ya ba xa Mokale
 Byale Matebélé xe a tsene mola Mmumong
 z boxa e mangwé maano z xo busá a
 uangwé marosana a ba fa basadi ke
 roka xore ba tle ba se xane seo ja
 botiako, ba ba diva lyalo ba ba hxona.
 Byale xo be xo setše xo busá moru'a
Sibasa Maraba I. Ka moraxo ba rile
 xe ba hxoro e sitša, ba tla ka moka nne
 xwa laolwa lesolo. Ka moraxo xwa busá
Phahlaplahla yeo & lexo moru'a Maraba II
Phahlaplahla yéma a béléxa Maraba III
 Tomme ka nahi yeo makrova a
 diva taba e mpo kudu mo sethiabeng
 sa Matebélé. Maduru a khukhunetsa
 batho e sa le ka meso ka ntłe xo
 sekropi ba ba bolaya sepopo. Hxosi
 ya fisetsiwa ka lexolong Mmadiputšan
 hxaufsi mo xo lexo sehlare ta mohlatša

M.G. Ledwaba
Theresa School
Doggfontein
P.R. Rustklip
Via P.P. Rust-

48 8

X 34/ 11

à 'tsatî' leo Matibîle* a bonthsâ levats
le pôtêasô xo kxosi ya bona; Banua
xe mokxosi o lla xore kxosi e swetsé
ha lexolong sa phalala ha moka xo
yo itahlela ha kxerbong ya mollo
xore ba hwe' le kxosi ya bona. Pe
e le dillong, sethsâba sa phumêxa
sa ya xa Mphahlélé le moruw'z
kxosi Makatakele. Matebîle* a ya a
thopa dikxoms xa Nguana mo
Mphahlélé* a rata xo bajxbetix, me
bona ba itloxela ba ve xa bafeta
Xapè Marabastata Leburu Engnase
e ve ba dulé nrxeng ya xaxwe,
ya ve ha xore tsâ Mabure ba sëtse
ba di bone ba xana ba fetela
Matubudi. Makatakele* huetas
xona a na le morwedi wa xaxwe
Mosenyameklo fela. Iwa Luisa
Mohunaxad. Makatakele*, mme
le yena a hwa lyale xo Luisa Marabi.
Mosenyamaklo le yena o'hule
ngôxola hal 1937.

End 48